



Improving access to higher education

Page 5



Working towards safer communities

Page 7

JOBS INSIDE

Building a better life for all

Cecilia de Vos Belgraver and Amukelani Chauke

President Jacob Zuma says government is working hard to protect South Africans against the effects of the negative global economic downturn on the local economy.

He emphasised that despite the economic challenges, government remains pro-poor and intent on making life better for all, especially for the poor and the working class.

"We have taken concrete measures to reduce the negative impact of the economic downturn of our economy and to prepare for robust growth when the economic cycle turns positive.

"We are also working hard to remove domestic impediments to growth."

The President said this during The Presidency Budget Vote in Parliament recently.

GROWING THE ECONOMY

Part of government's efforts to reignite growth and build a better life for all includes implementing the Nine-Point Plan which aims to boost economic growth and create jobs.

"Energy is high up on the agenda. During last year's Presidency Budget Vote debate our country was facing an acute energy challenge. We have made remarkable progress since then," said President Zuma.

He added that the Ingula power plant will soon add 330 megawatts of electricity to the national grid and in five years' time South Africa will have surplus electricity. A renewable energy project for South Africa worth US\$180 million was recently approved by the BRICS Development Bank, which will have its African Regional Centre in Johannesburg.

"Most importantly, there has been no load shedding for close to a year now. It is clear that the decisions and steps we took are beginning to bear fruit."

DEVELOPING INFRASTRUCTURE, CREATING JOBS

Government is also using infrastructure as a key instrument to create jobs and to build a better life for all.

"Through the Presidential Infrastructure Coordinating Commission, we have made tremendous strides in fast tracking infrastructure across the country.

"In the past year, we can count the building of 160 new schools, 29 new clinics, the connection of 245 000 houses to electricity and building close to 150 000 new houses. The construction of three universities, 12 technical colleges as



President Jacob Zuma says government is committed to making life better for all.

well as courts is on-going," said President Zuma.

He added that the construction of economic infrastructure is also continuing through the delivery of rail, road, dams, bus rapid transit systems, refurbishing ports, building boats and also the three new power stations.

"South Africa is a nation at work, with government leading the way, in building a better life for all."

PROGRESS ON OPERATION PHAKISA

Government launched Operation Phakisa in the Oceans Economy in Durban in 2014, followed by Phakisa projects on the Ideal Clinic and basic education, focusing on information and communication technologies. Phakisa Mining will be launched soon.

Through Operation Phakisa government aims to implement its policies and programmes better, faster and more effectively.

To date much progress has been made.

"In less than two years we have invest-

ed billions of rands in infrastructure development."

These investments include: Transnet's National Ports Authority's R7 billion allocation for port infrastructure, R3.6 billion investments in boat-building and a fuel storage facility in Cape Town, the R80 million allocation for rehabilitating and maintaining proclaimed fishing harbours, and the establishment of three new harbours that will provide opportunities for local and rural economic development.

Phakisa Education has delivered electronic administration infrastructure to over 22 000 schools and over 1 500 schools now have internet connectivity, to the benefit of over a million learners across South Africa.

WOMEN EMPOWERMENT

The President added that billions of rands have been set aside to support women-owned businesses.

He said the Status of Women in the South African Economy Report, which was produced by the Ministry in The Presidency

responsible for Women, exposed gaps and showed that more must be done to empower women in the economy.

"In September 2015, I issued a directive to economic cluster departments to place the empowerment of women centrally in their plans and in particular, in the Nine-Point Plan to further grow the economy.

"Progress is being made. The departments of Human Settlements, Public Works and Small Business Development are utilising the approach of set-asides to enhance women's empowerment," he noted.

President Zuma said women contractors were allocated over R3 billion of the Human Settlements Development Grant for the 2014/2015 financial year alone.

"This allocation was shared by over 112 female-owned enterprises."

As the country prepares to commemorate the 60th anniversary of the women's march to the Union Buildings, the President pointed out that a lot has been done to empower women.

Go tokafatsa phitlhelelo ya thuto e kgolwane



Puso e beetse thoko dibilione tsa diranta go thusa baithuti ba feta 400 000 go tsweletsa dithuto tsa bona ka Sekema sa Bosetshaba sa Thuso ya Ditshetele ya Baithuti.

Amukelani Chauke

Puso e ikemiseditse go tlamela ka thuto ya boleng, e e fitlhelelegang, e le tlhwatlhwatlase e bile e aname ya morago ga thuto ya sekolo le go netefatsa gore maAforika Borwa a a nang le bokgoni ba go ithuta le a a tlhokang matlole ga a tlogwel kwa morago.

Se ke go ya ka Tona ya Thuto e Kgolwane le Katiso, Blade Nzimande, yo a sa tswang go ala Tekanyetsokabo ya Lefapha le kwa Palamenteng.

Tona o supile fa puso e abetse Sekema sa Bosetshaba sa Thuso ya Ditshetele ya Baithuti (NSFAS) dibilione tsa diranta go thusa baithuti ba feta 400 000 go tsweletsa dithuto tsa bona.

"R4.57 bilione e abetswe NSFAS ka 2016/17, e leng R2.54 bilione go netefatsa gore baithuti ba le 71 753 ba ba neng ba sa thusiwa ka matlole kgotsa ba tlhaeditswe matlole magareng ga 2013 le 2015 ba kgona go duela disuga tsa bona, le R2.03 bilione go netefatsa gore baithuti ba le baithuti ba ba humanegileng ba ba yang kwa diyunibesithing

lekgetho la ntlha ba kgona go ithuta," a rialo.

Morago ga gore Moporesidente Jacob Zuma a bege fa go se kitla go nna le koketso ya dituelo kwa ditheong tsa thuto e kgolwane morago ga ditshupetso tsa baithuti go ralala naga kgathanong le tlhwatlwa ya thuto, diyunibesithi di ne tsa nna le tlhelo ya R2.3 bilione.

"Re tlametse ka R1.9 bilione ya madi a a tlhaetseng a R2.3 bilione go latela tumelano e re nmileng nayo. Re abile sešwa madi a feta R5.7 bilione mo [dingwageng di feta di le tharo tse di tlang] go diyunibesithi go netefatsa gore go se tlhatlosiwe ga dituelo ka 2016 ga go bake tlhatlosiwe go se tlhatlosiwe ga dituelo mo isagong," Tona o tlhalositsiwe jalo.

Dikabo tsa NSFAS e tla nna koketso ya 47.3% mo tlamelang ya motheo ya matlole ya NSFAS ka 2016.

Tona o rile se mmogo le matlole a mangwe a NSFAS a tla thusa baithuti ba le 205 000 kwa diyunibesithing, le ba bangwe ba le 200 000 kwa dikholejeng tsa Thuto le Katiso ya Tiro ya Setegeniki (TVET).

"Seo ke palogothe ya baithuti ba le 405 000 ba ba tla amogelang tshegetso ya puso, e leng

phitlhelelo e kgolo e e mo pepeneneng.

"Re na gape le leano la "ba ba mo magareng" – baithuti ba lotseno lwa malapa a bona le leng kwa godimo ga selekanyetsa sa NSFAS mme ba santse ba ka se kgone go duela dithuto tsa yunibesithi. Re ikaela go leka leano la rona le lešwa ka 2017 mme re le tsenye tirisong ka bottalo ka 2018," a rialo.

Khomisene ya Moporesidente e batlisisa kgonego ya thuto e e sa dueleweng ya baithuti ba diyunibesithi le ba TVET, Tona a tlaleletska ka go rialo.

MANNO A BAITHUTI

Tona Nzimande o tlaleeditse ka gore o tla thankgolola Lenaane la Mafaratlhatalha a Manno a Baithuti monongwaga go samagana le dikgwetlho tsa manno a baithuti.

O rile lefapha le tla tlhagisa lenaane la lona le le tswelelang la pakatelele le dirisa ditsela tsa tlamelo ka matlole le dithekenoloji tsa itlhanelo tsa kago go tlamela ka manno a a sireletsegileng mme a le tlhwatlhwatlase fa le rulaganya Simphosiamo ya Manno a Baithuti ka Seetebosigo.

"Ga jaana, re dira le Tona ya Ditiro tsa

Setshaba, Thulas Nxesi, go supa dikago tsa puso tse di sa dirisiweng ka bottalo kgotsa tse di sa dirisiweng gotlhelelo mme di siametse go ka fetolelwga go ka nna manno a a babalesigileng a baithuti ba diyunibesithi le ba dikholejeng tsa TVET."

THOTLOETSO YA MATSHELO A A ITEKANETSENG

Motlatsona Mduduzi Manana o rile go rotloetsa matshele a itekanetseng mo baithuting, Lefapha la Thuto e Kgolwane le Katiso le na le letsholo le le bidiwang First Things First, le le tsamaisiwang ke Higher Education AIDS (HEAIDS), e e tlamelang ka ditirelo tse di tlatseng tsa boitekanelo le mapheho.

Tsone di akaretsa diteko tsa HIV le tlhatlhobo ya TB, ditshwanelo tsa pelegi, thibelaapelegi, boitekanelo ba bomme, kankere ya matsele le popelo le malwetse a mefuta ya botshelo, gareng ga tse dingwe.

O rile palo ya baithuti ba ba tlileng go dirwa diteko e oketsegile mo ngwageng o o fetileng.

"Lenaane le le akareditse baithuti le badiri ba le 174 000 ka 2015 fela, mme baithuti ba ba dirilweng diteko tsa HIV ke 79% go feta ba ba lekilweng mo ngwageng o o fetileng," ga rialo Motlatsona.

O tlaleeditse ka gore mesomelwana e e nkang monate ya banna e ka nna dimilione di le 25 e phasaladitswe kwa ditheong tsa thuto e kgolwane le katiso.

Motlatsona Manana o rile lenaane le le sa tswa go amogelwa e le lengwe la a a gaisang mo kontinenteng, le gore lefapha le ikaelela go le atolosa go feta le mo ngwageng ono wa ditshetele.

Ditirelo tsa thobomaikutlo tse di tswelelang tsa HEAIDS di ne tsa thusa baithuti go samagana le maemo a bona a go nna le mogare wa AIDS, a tlaleletska jalo.

Motlatsona o rile moithuti mongwe o ne a tlogela yunibesithi ka ntlha ya fa a ne a sa kgone go samagana le maemo a gagwe a HIV morago ga gore dipolo tsa gagwe tsa diteko tsa madi tsa letsholo la First Things First di ribole fa a na le mogare wa HIV.

Fela ka ditirelo tsa thobomaikutlo le tsa tshegetso tsa HEAIDS, o ne a kgona go tsweletsa dithuto tsa gagwe mme o setse ka ngwaga fela pele a konosetsa dithuto.

"Ke mongwe wa baemedi ba rona ba First Things First, mme o rotloetsa baithuti go itse maemo a bona le go ba neela thobomaikutlo le tshegetso," a tlaleletska jalo.

Malapa a kwa metseselegaeng a bona thuso

Amukelani Chauke

Lefapha la Tlhabololo ya Metseselegae le Ntšhwafatso ya Naga le tla maatlafatsa maiteko a tiragatso a a tla thusiwa go fokotsa botlhoki le go tswela mosola malapa a kwa metseselegaeng a feta 10 000 mo ngwageng o o tlang.

Fa a ne a ala Tekanyetsokabo ya lefapha la gagwe kwa Palamenteng go sa le gale, Tona ya Lefapha la Tlhabololo ya Metseselegae le Ntšhwafatso ya Naga, Gugile Nkwinti, o rile maikaelelo a lenaane la One Household, One Hectare ke go fedisa botlhoki mmogo le go tlhoma setlhophya sa balemipotlana ba bantsho, batlhagisi, le batlhagisi ba tsa temothuo.

Jaaka karolo ya maiteko a, kabelo ya heketara e le nngwe (kgotsa tshingwana ya baagi) e abelwa lelapa lengwe le lengwe le le tlhokang. Malapa a thusiwa go ijalela dijalo mme a rulaganngwa go nna dikoporasi tsa motheo tse di golagantsweng le maiteko a diphaka tsa Temo.

Lenaane le le lebile segolo mafatshe a puso le a a ka tlhalosiwang jaaka mafatshe a mafelo

a baagi, Tona a rialo.

"Lenaane la One Household, One Hectare le tla tsenngwa tirisong le go nyalanngwa le lenaane la tlhabololo ya diphaka tsa Temo, mme le tlamela malapa a a nang le seabe ka tsela e e nonofileng ya go bapatsa ditlhagiswa tsa ona," a tlhalosa.

Tona o rile kwa tshimologong, sengwe le sengwe sa didika tsa diphaka tsa Temo di le 44 se tla nna le mafelo a le matlhano a maiteko a One Household, One Hectare a tla tsenngwang tirisong kwa go ona. Se se tla baka mafelo a le 220 mo ngwageng wa ditshetele wa 2016/17.

"Bonnye malapa a le 50 a nna le seabe mo felelong lengwe le lengwe. Ka jalo, se se tla ama matshelo a malapa a metseselegae a feta 10 500. Lefapha le beetse thoko R100 milione mo ngwageng wa ntlha wa go tsenya tirisong ka Tekanyetsokabo ya Kabosešwa le Tlhabololo," a rialo.

LENAANE LA DIPHAKA TSA TEMO

Lefapha le tswelela pele gape ka kgato e e latelang ya go tsenngwa tirisong ga

diphaka tsa Temo go ralala didika di le 44 tsa bommasepala go tlhagisa dijo, togamaano le kago ya mafaratlhatalha a mašwa, ga tlaleletska Tona Nkwinti.

O rile R2 bilione e beetse thoko go diragatsa morero o mo ngwageng o mošwa wa ditshetele.

"Go itlhaganedisia ntšhwafatso ya naga, re abela balemipotlana lefatshe le go ba tlamela ka tshireletso kwa mafelong a a tlhokang, go akaretsa badiri ba dipolase le batho ba bangwe ba ba dirang kwa dipolaseng.

"Mo ntlheng e, bokana ka R89 milione e abetswe go tlamela ka tshegetso ya semolao le botserganyi go batswelwamosola ba kabosešwa ya mafatshe go rotloetsa tshiretso ya beng. Palogothe e ka nnang R791 milione e beetse thoko mo ngwageng o wa ditshetele go reka lefatshe go fitlhelela maikaelelo a.

LETLHOMESO LA PHOLISI YA 50/50

Tona Nkwinti o tshwaetse gape ka balemi ba ba ithaopileng go nna le seabe mo lenaaneng le le lefapha, le le bakileng gore balemi le

badiri ba dipolase ba abelane dipolase tsa kgwebo ka seelo sa 50/50.

"Moporesidente o buile mo Puong ya Maemo a Setshaba ya 2013 gore o solo fela gore kwa bokhutlong jwa paka e, ka 2019, re tshwanetse ra bo re lekile dipolase di le 50 ... Re leboga batho ba ba neng ba re re rata go nna karolo ya se," a rialo.

Tona o rile jaaka karolo ya go Tshegetsa Ditshwanelo tse di Rileng tsa Batho ba ba Dirang mo Lefatsheng (Letlhomeso la Pholisi ya 50/50), diphetisetso di le 10 di setse di konoseditswe ka baboelwa ba le 540, mme di akaretsa diheketa di le 7 642.

Go fitlha ga jaana go setse go amogetswe dikopo di feta 50 tsa balemi le mekgatlo.

Lenaane le le tla itlhaganediswa mme go beetse thoko R89 milione go samagana le seno mo ngwageng o mošwa wa ditshetele.

Tona Nkwinti o tlaleeditse ka gore morago ga go bulwa gape ga kgato ya bobedi ya tshono ya go tlhatlhewa ga ditopotuelo tsa mafatshe, go tlhatlhetswe ditopotuelo di le 143 720 ka 31 Mopitlwae 2016, mme di le 27 696 tsa tsona di tlhatlhetswe ka dikantoro tse di latelelang batho tsa lefapha.

Go direla ditshaba gore di babalesege

Amukelani Chauke

Diteišene tsa sepodisi tse dintshwa tse di tsamayang di tla tlhongwa mo ngwageng o o tleng go thusa go oketsa ponagalo ya sepodisi le go fedisa bosenyi mo setshabeng.

Se ke nngwe ya ditsela tse Tirelo ya Sepodisi sa Aforika Borwa (SAPS) e tla lwantshang bosenyi ka yona jaaka e tlhagelela mo Tekanyetsokabong ya Sepodisi e sa tswang go alwa.

Tona Nkosinathi Nhleko o rile SAPS e neetswe tekanyetsokabong ya R80.8 bilione mo ngwageng wa ditshetele wa 2016/17.

Tiriso ya matlolle mo pakeng e magareng e tla akaretsa:

- Go samagana le ditheo tse di setseng di le teng.
- Go dira gore tirelo ya sepodisi e nne ya seporofesenale ka tlhabololo ya bokgoni.
- Go tswelela go matlafatsa tsamaiso ya bosiamisi ba bosenyi ka go nna le seabe mo go tokafatseng lekala la tsamaiso ya bosiamisi ba bosenyi le lenaane la ntshwafatsa.
- Go matlafatsa metswedithuso ya Yuniti ya Sepodisi sa Taolo ya Baagi. Palogotlhya ya R1.957 bilione e abetswe morero o.

"Mo ngwageng o wa ditshetele re okeditse metswedithuso ya Bokaedi jwa Dithlhethomiso tsa Bosenyi jo bo kwa Godimo (Hawks) ka matlolle a R1.431 bilione, a tla akaretsang gape le diyuniti tse dintshwa tse di kgethegileng. Go tserwe tshwetso ya go tlhoma gape diyuniti tsa Biro ya Diritibatsi le Dithlhethomiso tsa Thibelo ya Dithlhobolo ka ntlha ya tlhokego e e leng teng le go tsibogela tsebe boikuelo jwa baagi," Tona a tlaleletsa jalo.

MAFELA A A BABALESEGILENG

Motlatsatona wa Sepodisi, Maggie Sotyu, o rile go thankgololwa ga diteišene tse di latelelang batho tsa sepodisi go ralala naga go tla thusa go rotloetsa mafelo a a babalesegileng le go busetsa tshepo ya baagi mo sepodising.

"Go thankgololwa ga diteišene tse dintshwa tsa sepodisi tse di latelelang batho go tla simolola ka Motsheganong 2016, go simolola kwa Site C kwa Khayelitsha, go ya kwa Lavender



Tirelo ya Sepodisi sa Aforika Borwa e tla samagana le go oketsa ponagalo ya sepodisi go netefatsa fa mafelo a nna le pabalesego.

Hill, motse wa Crossroads kwa Peddie, Botshabelo kwa Foreisetata, le mafelo a mangwe a a tletseng bosenyi go ralala diporofense tsotlhie di le robongwe," o tlaleleditse jalo.

Matlolle a diteišene tse tsa sepodisi a tla tswe mo tekanyetsokabong ya SAPS ya bosetshaba.

Motlatsatona o rile merero ya go aga seteišee sa sepodisi e akaretsa mafapha a mantsi, e leng se se ka bakang gore go tsewe nako e ntsi go se konosetsa.

Mafelo a mantsi a metseselegae mo Aforika Borwa le ona a pateletsu puso go dirisa diteišene tse di latelelang batho tsa sepodisi, a tlaleletsa jalo.

Motlatsatona o ne a gatelela gape botlhokwa jwa sepodisi kwa metseselegae.

"Re tshwanetse go netefatsa gore baagi ba kwa magaeng ga ba bone e kete bone ba neelwa tirelo e kwa tlase ya sepodisi fa ba bapsa le metsesetoropo."

"Re tshwanetse go tswelela go phuaganya disenyi tse di ithulagantseng tse di tswelelang go utswa leruo le le botlhokwa kwa baaging ba metseselegae."

Motlatsatona o rile bosenyi kwa metseselegae ga se fela ka ga bogodu jwa leruo, mme bo akaretsa tirisodikgoka ya bong, digo-

ngwana, tirisodikgoka le tiriso e e bothlaswa ya diritibatsi kwa dikolong tsa magaeng.

Kgwetlhlo ya sepodisi kwa metseselegae, sekgal magareng ga metse le go phatlhalala ga mafelo a mangwe a metseselegae go ka baka go bulegela kotsi le maemo a a kwa godimo a go boifa bosenyi, a rialo.

"Porojeke ya diteišene tse di tsamayang tsa sepodisi e tla matlafatsa Lenaane la Thebolelo ya Ditirelo kwa Mafelong a Thuso ya Badirisi. Se ke lenaane le le kgethegileng le

le akaretsang tokololo e e manontlhetho ya sepodisi e baagi ba ka ratang go thusiwa ka yona; mafelo a ditirelo tsa sepodisi a baagi ba ka a fitlhelelang e bile a le botsalano; tirelo e e manontlhetho e bile e na le maikarabelo eo sepodisi se tshwanetseng go e rebola; le go tlhongwa ga dikamano tse di nonofileng tsa bannaleseabe le go nna le seabe mo thebolong ya ditirelo tsa sepodisi," a rialo.

GO SIRELETSI DITLHOPHA TSE DI LENG MO TLALELONG

Motlatsatona o tlaleeditse ka gore SAPS ga jaana e na le mekgatlo e mebedi, e e dirisiwang go tsholetsa ditshwanelo tsa ditlhophha tse di leng mo tlalelong go gaisa mo setshabeng,

segolo kwa mafelong a metseselegae.

O rile Mokgatlo wa Basadi ba SAPS o nnile le seabe mo manaaneng a a nang le morero kwa mafelong a metseselegae a a neng a supa tiro e e bothlhokwa mo godimo ga ya sepodisi mme se se bakile letlhakore le le kgethegileng mo sepodising sa baagi.

"Mokgatlo o o tshegeditse batswasetlhabelo ba batsofe ba ba beteletsweng, go netefatsa gore badiri ba ditiro tse di setlhogo tse ba a tshwarwa le go atlholwa."

"Godimo ga moo, ba Mokgatlo wa Basadi ba SAPS le wa Banna ba ba Emelang Phetogo ba tla nna le seabe mo lenaaneng la go fithelela baagi le le tla bong le samagana le bothata jwa ukuthwala mo baneng mo metseselegae ya rona, segolo kwa Kapa Botlhaba."

Motlatsatona o gateletse gore le fa puso e tlota ditso, ditiro tse dingwe tsona ga di amogelege.

"Re tlota setso se se agang naga ya rona, fela re thoile ditiro tse go tweng ke tsa setso mme di gatelela, go sotlaka, go thopa le go beteleta bana ba rona go twe ke setso."

"Re tla tshwara batho bao ba sotlakang ka bana mme ba ba thopa ka leina la 'lenyalo la setso,'" a rialo.

Aforika Borwa e tswelwa mosola mo peeletsong ya mafaratlhathla

Amukelani Chauke

MaAforika Borwa a kotula meputso ya peeletso ya puso ka mafaratlhathla ka dikolo tse dintshwa, metsi, go tsenngwa ga motlakase le ditiro, gareng ga tse dingwe.

Se se senotswe ke Tona ya Tlhabololo ya Ikonomi, Ebrahim Patel, mo Tekanyetsokabong ya gagwe go sa le gale.

Ka maiteko a go thusa go godisa ikonomi le go tlhola ditiro, puso e beeletsa R1 bilione ka letsatsi la tiro mo mafaratlhathlheng go ralala makala a a farologaneng.

Tona o kaile fa peeletso eno e na le seabe se sentle mo matshelang a maAforika Borwa.

Madi a a thusitse puso go aga dikolo tse dintshwa di le 160 le dintlo tse dintshwa di ka nna 100 000; go tsenysa dintlo di le 245 000 motlakase le go tsenya dimekawate di le 1 700 mo mothamong wa bosetshaba.

Peeletso e e kgontshitse gape puso go ala dikilomitara di le 100 tsa dipeipi tse dikgolo tsa metsi tse di ka tsamaisang dibilione tsa dilitara tsa metsi ka beke go ya kwa baaging le kwa dikgwebong; e agile ditleliniki tse dintshwa di le 29 le sepetlele se le sengwe se sešwa le go konosetsa dikago di le tharo kwa Yunibesithing ya Mpumalanga le manno a mašwa a baithuti ba ka nna 4 210 go ralala naga.

"Re nnile le katlego e e jalo le ka go agiwa ga dibese, dithekeli le ditimela; ditsela tse di tlhaboltsweng, mela e mešwa ya dibese le mafelo a mašwa a Wi-Fi kwa metseseto-

ropong le metseselegae. Ditiro ka tlhamalalo tse di tlhodilweng ka peeletso ya mafaratlhathla di kabakanyetswa go 291 000 le ditiro tse e seng tsa tlhamalalo di le 715 000 tse di tshegediwang ke lenaane la mafaratlhathla la puso," a rialo

GO TLHOLWA GA DITIRO

Le fa kgolo ya ikonomi e le bonya, go tlhodilwe diketekete tsa ditiro mo ngwageng o o fetileng, Tona o tlaleeditse jalo.

"Dipalo tsa ditiro di oketsegile mo ngwageng o o fetileng ka ditiro tse dintshwa di ka nna 700 000, fela go na le dikgatelelo tse dintshwa segolo mo makaleng a meepo le a aamanang nao mme se se a re tlhobaetsa," a rialo.

Tona Patel o rile AB InBev, e leng setlamo sa boditshaba se se golaganeng go sa le gale le setlamo sa nnotagi le dinotsididi, SAB Miller, e dumetse go dirisa R1 bilione ka maikaelelo a go thusa balemui ba bašwa ba le 800.

AB InBev e beetse thoko R1 bilione go thusa balemui ba selegae le batlamedi ba bangwe.

Bokana ka R610 milione e tla dirisediwa go tshegetsu tlhabololo ya balemui ba bašwa ba le 800 le balemui ba bašwa ba kgwebo ba le 20 go tlhagisa dikumo tsa selegae tse di akaretsang, garese, dihopo, mmidi le momela ka maikaelelo a go tlhola bonnye ditiro tse dintshwa di le 2 600 mo temothuong, a tlaleletsa jalo.



Peeletso ya puso mo mafaratlhathlheng e tlhotse ditiro mo makaleng a le mmalwa.

"Re dumalane gore setlamo se se tla neela R200 milione ya tlhabololo ya dikgwebo tse di akaretsang go tlhongwa ga tirelo ya go thuthusa dikgwebo, go rotloetsa maiteko le go tshegetsu mafelo a tlhotlhelseto ya dikgwebopotlana."

MANAANE A THUTO

AB InBev e beetse thoko R190 milione ya manaane a a mabapi le tshomarelo le thuto go akaretsa tlhabololo ya metswedi e mengwe ya maatla a a dirisiwang ke setlamo ka bosona, boineelo jwa go fokotsa tshenyo le go rotloetsa tirisogape le tshomarelo ya metsi.

"Re na le dikarolo mo nageng tse di tlhaelang metsi, e seng fela mo pakeng e ya komelelo mme mo pakeng e telele. Di ineetse mo manaaneng a bašwa, go dira gore go nne le thuso ka matlolle go baithuti ba boenjeneri... le go tlamela ka ditshono tsa maitemogelo di le 200 tsa mo tirong."

"Ke akanya gore se se botlhokwa ke gore setlamo se se batla go dira le puso go netefatsa gore mo dingwageng di le mmalwa tse di tleng, naga e tloga mo maemong a ga jaana a go reka dihopo ka bontsi kwa dinageng tsa kwa ntle mme e nne mo maemong a e romelang bontsi jwa dihopo le momela kwa dinageng tsa kwa ntle," a tlaleletsa jalo.